

ELIE LÈBRE RACONTE L'HISTOIRE DE CUCURON

5° extrait

Elie Lèbre, agriculteur à Cucuron (1920-1991), a écrit et enregistré pour une émission radiophonique l'histoire de notre village. Il se réfère aux ouvrages qui ont été écrits sur le sujet, notamment « Cucuron » de Maurice Taron (Luberon Nature, 1979).

En 1790, Cucuron signèt lo siègi dau canton, e **lo còuse** èra **jugi de pas**. Dau tèmps de la Terror, la comuna tombèt ai mans dei jacobins, que signèron **cochats** après lo 9 Termidòr. Entre 1792 e 1793, una centena de volontaris s'engagèron dins leis armadas de la Republica. Mai n'i aguèt **de bèus uns** que desertèron pauc après : aquò faguèt de trobles dins lo vilagi, talament que lo canton signèt trasferat en Ansois pendènt 8 mes. En reson deis incidènts que se produguèron, l'estat de sèti signèt proclamé. Sota lo Consulat lo calme revenguèt e Dempuei Cucuron a viscut dins la pas.

Dempuei 1830, la populacion qu'èra a l'epòca de 2200 abitants a pas cessat **de demenir**. En 1914 n'i avié plus que 1100. 42 Cucuronencs son mòrts a n aquela guèrra. En 1936, eriam plus que 939. A l'ora d'ara siam pus nombros perce que i a pron de gents que se son retirats a Cucuron, o ben que tot en restant aici van trabalhar **defòra**. I a **pereu** despuei 1962 una vintena de familhas de Francés musulmans, es a dire de Harkis, qu'avien servit dins l'armada francesa dau tèmps de la guèrra d'Argeria, e tot aquò fa de monde de mai dins lo vilagi.

Mai de païsans n'i a totjorn que mens. **Degun** vòu plus trabalhar la tèrra a l'ora d'ara ; e pasmens es totjorn la tèrra que norris lo monde, tant que lei sabènts an pas trovat lo mejan de nos faire viure ren qu'en **empassant** de pilulas.

Vocabulaire

Lo còuse : le maire . **Lo jugi de pas** : le juge de paix . **Cochats** : chassés . **De bèus uns** : quelques-uns . **De demenir** : de diminuer . **Defòra** : dehors . **Pereu** : aussi . **Degun** : personne . **Empassant** : avalant